

l150_jordan
(TMU8y1saCtCyaTP9zxnT1sWDCtcmX2HW1SU)

October 27, 2020

Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_sppol_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_real_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $np_3 : \iota$ be given. Let $k2_jgraph_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (v1_xreal_0 X2) \Rightarrow (\forall X3.(v1_xreal_0 X3) \Rightarrow (((r1_xxreal_0 \\ & X0 X1) \wedge (r1_xxreal_0 X2 X3)) \Rightarrow (r1_tarski (k1_sppol_2 X0 X1 X2 X3) \\ & (k2_jgraph_6 X0 X1 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((v2_xxreal_0 np_3) \wedge (m2_subset_1 np_3 k1_numbers k5_numbers)) \wedge \\ & ((m1_subset_1 np_3 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_3 k1_numbers)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((v2_xxreal_0 np_1) \wedge (m2_subset_1 np_1 k1_numbers k5_numbers)) \wedge \\ & ((m1_subset_1 np_1 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_1 k1_numbers)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$r1_xxreal_0 (k4_xcmplx_0 np_3) np_3 \quad (4)$$

Assume the following.

$$r1_xxreal_0 (k4_xcmplx_0 np_1) np_1 \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (k1_real_1 X0 = k4_xcmplx_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow ((v1_xcmplx_0 (k4_xcmplx_0 X0)) \wedge (v1_xreal_0 (k4_xcmplx_0 X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (v1_xreal_0 X0) \quad (8)$$

Theorem 1

$$r1_tarSKI (k1_sppol_2 (k1_real_1 np_1) np_1 (k1_real_1 np_3) np_3) (k2_jgraph_6 (k1_real_1 np_1) np_1 (k1_real_1 np_3) np_3)$$